

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI - broj 49/09

Robe

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA

Organizacija: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. - Sarajevo	Kontakt-osoba: Mirković Mirjana, dipl.fiz.
Adresa: J. Černija br. 8	Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo	Identifikacioni broj: 4200151950004
Telefon: 033 237 655	Faks: 033 200 313
Elektronska pošta (e-mail) mirjanam@viksa.ba	Internet adresa (web): www.viksa.ba

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE

Kontakt osoba : Mirković Mirjana, dipl.fiz. (za lot 1)

Adresa : J.Černija br.8

Telefon : 033 237 655

Kontakt osoba : Adilović Nazif, dipl.ing.maš. (za lot 2)

Adresa : J.Černija br.8

Telefon : 033 237 655

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA

Kontakt osoba : Karasalihović Lejla,ing.građ.

Adresa : Terezije br.38, soba br.36

Telefon : 033 200-313

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE / ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE

KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. , ul.Terezije br.38 , soba br.20 .

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (*član 3 ZJN¹*)

Javno preduzeće

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1 VRSTA UGOVORA:

Robe

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (*član 32 ZJN*) (*ukoliko je primjenjivo*)

Ne

II.3. NAZIV / REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA

Nabavka vodomjera i opreme za radijsko očitavanje vodomjera:
Lot 1 Ručni računari i radio receiver za radijsko očitavanje vodomjera
Lot 2 Vodomjeri i radio moduli

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA:(*ako je potrebno, koristiti dodatni list papira*)

Nabavka vodomjera i opreme za radijsko očitavanje vodomjera
Lot 1 Ručni računari i radio receiver za radijsko očitavanje vodomjera
Lot 2 Vodomjeri i radio moduli

¹ Zakon o javnim nabavkama BiH

II. 5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ ILI OBIM UGOVORA

Detaljan opis i količina data je u prilogu tenderske dokumentacije.

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA

FCO Skladište Ugovornog organa u Sarajevu

II. 7. PODJELA NA LOTOVE

Da

II. 8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (član 17 ZJN) (ukoliko je primjenjivo)

Ne

II.9 TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA

period u mjesecima (od dodjele ugovora)

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III. 1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU, ukoliko se zahtijeva (član 16 ZJN)

-

III. 2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM UZ PONUDU, ako je primjenjivo (član 16-17 UPZ)

-

III. 3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA, ukoliko se zahtijeva (član 16 ZJN)

-

III. 4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA, ako je primjenjivo (član 19 UPZ)

-

III. 5. USLOVI ZA UČEŠĆE – LIČNA SITUACIJA (član 23 ZJN)

- Original ili ovjerene fotokopije uvjerenja nadležnog suda da se nad podnosiocem zahtjeva ne vodi niti je vođen stečajni i likvidacioni postupak (član 23. stav 1. tačka a.i tačka b. ZJN)
- Original ili ovjerene fotokopije uvjerenja nadležnog suda da ponuđač (samo za pravno lice - firmu) nije pravosnažnom odlukom osuđen u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u periodu od zadnjih 5 godina, od dana koji je prethodio datumu podnošenja zahtjeva (član 23 stav 1 tačka c. ZJN BiH)
- Original ili ovjerene fotokopije uvjerenja nadležnog suda da ponuđač (samo za pravno lice - firmu) nije pravosnažnom odlukom proglašen krivim od strane suda za ozbiljan profesionalni prekršaj u periodu od zadnjih 5 godina koji je prethodio datumu podnošenja zahtjeva (član 23 stav 1 tačka d. ZJN BiH)
- Original ili ovjerene fotokopije uvjerenja da su izmirene obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje (član 23. stav 1., tačka e. ZJN BiH)
- Original ili ovjerena fotokopija uvjerenja poreske uprave da su izmirene obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih poreza (član 23. stav 1. tačka f. ZJN BiH).
- Original ili ovjerena fotokopija uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza , izdato od UIO ili nadležnog organa za indirektno oporezivanje (čl.23. stav 1 tačka f. ZJN BiH)

Napomena: Naprijed navedena dokumentacija ne smije biti starija od tri mjeseca

III. 6. USLOVI ZA UČEŠĆE – SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (član 24 ZJN)

- Original ili ovjerena fotokopija Rješenja o upisu u sudski registar sa svim pojedinačno ovjerenim priložima ili ekvivalent odgovarajućeg dokumenta koje nije starije od tri mjeseca (čl. 24. ZJN BiH)

III. 7. USLOVI ZA UČEŠĆE – EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25 ZJN)

- Ovjerena fotokopija poslovnog bilansa stanja i uspjeha na dan 31.12.2008. godine (član 25. stav 1 tačka b. ZJN BiH)
- Potvrda banke o aktivnosti transakcijskog računa koja nije starija od tri mjeseca
- Izjava ponuđača obavezno potpisana i ovjerena, a koja se nalazi u tenderskoj dokumentaciji

III. 8. USLOVI ZA UČEŠĆE – TEHNIČKA I/ ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26 ZJN)

- Izjava ponuđača o isporuci opreme BRAND NAME (lot 1)
- Izjava ponuđača o autorizaciji ISKLJUČIVO OD PROIZVOĐAČA PONUĐENE OPREME, da ima pravo da nudi, isporučuje i servisira ponuđenu opremu u ime proizvođača (lot 1)
- Izjava ponuđača o garantnom roku-minimalno 24 mjeseca (lot 1)
- Izjava ponuđača da ponuđena oprema sadrži minimalne tražene karakteristike (lot 1) (napomena: ukoliko se ponudi bolja, vrednovanje se vrši jedino po cijeni)
- Ponuđač je dužan za sve vodomjere dostaviti dokaze o kvalitetu u skladu sa zahtjevima EN 29002 (međunarodni i/ili nacionalni atesti o kvalitetu) i ISO 4064/ dio 3 (za lot 2)
- Izjava da će ponuđač obezbijediti servis i rezervne dijelove (za lot 2)
- Izjavu da će ponuđač naručiocu dostaviti spisak isporučenih vodomjera koji mora sadržavati serijske brojeve isporučenih vodomjera, godinu proizvodnje, godinu baždarenja, naziv i oznaku tipa vodomjera. Uz spisak vodomjera koje isporučuje ponuđač je naručiocu obavezan dostaviti i ispitne protokole isporučenih vodomjera sa rezultatima ispitivanja, ovjerene od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH ili akreditovane laboratorije koja je izvršila ispitivanje i verifikaciju vodomjera. (za lot 2)
- Izjavu da će vodomjeri biti blombirani važećim žigom Instituta za mjeriteljstvo BiH, ali akreditovane laboratorije u BiH po međunarodnom standardu ISO/IEC 17025 ili ISO/IEC 17020, sa oznakom godine identičnoj godini isporuke (za lot 2)
- Ponuđač je dužan dostaviti tehničku dokumentaciju na bosanskom ili engleskom jeziku, koja obavezno mora sadržavati i listu rezervnih dijelova (lot 2)

Odjeljak IV: POSTUPAK

IV. 1. VRSTA POSTUPKA:

Otvoreni

IV. 2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34 ZJN):

Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAĆEG (član 20 UPZ)

Da - a u skladu sa odlukom o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg u postupku javnih nabavki (Službeni glasnik BiH 29/09 od 14.04.09.)

IV. 4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (član 18 ZJN):

Može se obezbijediti do

07.07.2009 god.

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi (po lot-u)

20 KM

Uplatu izvršiti u korist "UniCredit Bank" dd Sarajevo, broj računa 3389002208274753 uz naznaku "za otkup tenderske dokumentacije" ili na Glavnoj blagajni KJKP "ViK" d.o.o. – Sarajevo, ul. J. Černija br. 8

IV. 5. ZAHTEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE,

ukoliko su osim službenih jezika BiH prihvatljivi i drugi jezici (član 8 ZJN)

Ponudu dostaviti na jednom od službenih jezika u BiH.

IV. 6. ROK ZA PRIJEM PONUDA / ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE

14.07.2009 g.

(datum),

do 09:00 sati

(vrijeme)

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN OBEZBIJEDITI

dana 90 nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda

IV. 8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA

(u slučaju otvorenog postupka) (član 33 ZJN, član 13 UPZ)

Datum 14.07.2009 godine, od 13:00 sati

Mjesto Sarajevo, Terezije br. 38, prostorije KJKP"ViK" d.o.o. - Sarajevo

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

U tenderskoj dokumentaciji Ugovorni organ definisao je i slijedeće:

Lot : 1,2:

- Uslovi i način plaćanja : u roku od 30 dana od ispostavljanja fakture
- Rok isporuke: do 60 dana od prijema narudžbe

Ponuđači imaju mogućnost uvida u tendersku dokumentaciju.

Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove dobavljača u postupku izrade ponude.

DIREKTOR

Fahrudin Pilavdžić, dipl.ing.maš.